

CARINSKI ZAKON

Prvo izdanje

BIBLIOTEKA PROPISA CRNE GORE

EDICIJA

DŽEPNO IZDANJE

UREDNIK

SRĐAN MARJANOVIĆ

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

SRETEN ŠĆEPANOVIĆ

IZDAVAČ

PRAVNI EKSPERT DOO, PODGORICA

ŠTAMPA

ŠTAMPARIJA OBOD AD - CETINJE

TIRAŽ

300

CIP - Каталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње
ISBN 978-9940-744-35-9
COBISS.CG-ID 14900740

CARINSKI ZAKON

Prvo izdanje

SADRŽAJ

DIO I OPŠTE ODREDBE

GLAVA 1 PODRUČJE PRIMJENE I OSNOVNA POJMOVNA ODREĐENJA

• Član 1	27
• Član 2	28
1. Carinski prijelaz	28
• Član 3	28
• Član 4	28
3. Osnovna pojmovna određenja	29
• Član 5	29

GLAVA 2 PRAVA I OBAVEZE LICA

Elektronska razmjena i čuvanje podataka	36
• Član 5a	36

1. Zastupanje	37
• Član 6	37
a) Carinski posrednik	38
• Član 6a	38
b) Ovlašćeni privredni subjekti	39
• Član 6b	39
• Član 6c	40
2. Primjena propisa o opštem upravnom postupku	41
• Član 7	41
• Član 8	42
Posebni slučajevi poništenja i ukidanja odluka	42
• Član 8a	42
• Član 8b	43
• Član 9	43
• Član 10	44
4. Obavještenja o primjeni carinskih propisa	44
• Član 11	44
• Član 12	44
• Član 13	47
5. Ostale odredbe	47
• Član 14	47
• Član 15	48
• Član 16	49
• Član 17	49
• Član 18	50

• Član 19.....	50
----------------	----

DIO II
OSNOV ZA OBRAČUN UVOZNIH DAŽBINA
I PRIMJENU DRUGIH MJERA PROPISANIH
U ROBNOM PROMETU

GLAVA 1
CARINSKA TARIFA I TARIFNO SVRSTAVANJE
ROBE

• Član 19a.....	51
• Član 20.....	52
• Član 21.....	53
• Član 22.....	53

GLAVA 2
PORIJEKLO ROBE

1. Nepreferencijalno porijeklo.....	53
• Član 23.....	53
• Član 24.....	54
• Član 25.....	55
• Član 26.....	55
• Član 27.....	55
2. Preferencijalno porijeklo.....	56
• Član 28.....	56

GLAVA 3
VRIJEDNOST ROBE ZA CARINSKE
SVRHE

• Član 29.....	56
• Član 30.....	56
• Član 31.....	59
• Član 32.....	60
• Član 33.....	61
• Član 34.....	62
• Član 35.....	63
• Član 36.....	64
• Član 37.....	65
• Član 38.....	66
• Član 39.....	68
• Član 40.....	69
• Član 41.....	69
• Član 42.....	71
• Član 43.....	71
• Član 44.....	72
• Član 44a.....	72
• Član 45.....	72

DIO III
ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA ROBU
KOJA JE UŠLA U CARINSKO PODRUČJE DO
ODREĐIVANJA CARINSKOG POSTUPANJA
ILI UPOTREBE

GLAVA 1
ULAZAK ROBE U CARINSKO PODRUČJE
CRNE GORE

Sigurnosna sažeta deklaracija.....	73
• Član 45a.....	73
• Član 45b.....	74
• Član 45c.....	75
1. Carinski nadzor.....	76
• Član 46.....	76
2. Prijavljivanje robe.....	77
• Član 47.....	77
• Član 48.....	79
• Član 49.....	80
• Član 49a.....	80

GLAVA 2
PODNOŠENJE ROBE

• Član 50.....	81
• Član 51.....	81
• Član 52.....	81

GLAVA 3
JEDINSTVENA CARINSKA ISPRAVA
ZA PRIJAVLJIVANJE I ISTOVAR ROBE
PRIJAVLJENE CARINARNICI

• Član 53	82
• Član 53a	82
• Član 54	83
• Član 55	83
• Član 56	83
• Član 57	84

GLAVA 4
OBAVEZA DA SE PODNESENOJ ROBI ODREDI
CARINSKI DOZVOLJENO POSTUPANJE ILI
UPOTREBA

• Član 58	84
• Član 59	84

GLAVA 5
PRIVREMENI SMJEŠTAJ ROBE

• Član 60	85
• Član 61	85
• Član 62	85
• Član 63	86

GLAVA 6
ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA
TRANZITNI POSTUPAK

• Član 64	86
-----------------	----

GLAVA 7 OSTALE ODREDBE

- Član 65.....87
- Član 66.....87

DIO IV CARINSKI DOZVOLJENO POSTUPANJE ILI UPOTREBA ROBE

GLAVA 1 OPŠTE ODREDBE

- Član 67.....88
- Član 67a.....88

GLAVA 2 CARINSKI POSTUPCI

ODJELJAK 1

- Stavljanje robe u carinski postupak.....90**
 - Član 68.....90
 - Član 69.....90
- 1. Carinska deklaracija u pisanoj formi.....91**
 - 1) Redovni postupak.....91**
 - Član 70.....91
 - Član 71.....91
 - Član 72.....91
 - Član 73.....92
 - Član 74.....92

• Član 75.....	93
• Član 76.....	93
• Član 77.....	94
• Član 78.....	94
• Član 79.....	95
• Član 80.....	95
• Član 81.....	96
• Član 82.....	96
• Član 83.....	97
2) Pojednostavljeni postupci.....	97
• Član 84.....	97
3) Ostale carinske deklaracije.....	99
• Član 85.....	99
4) Naknadna kontrola carinske deklaracije.....	99
• Član 86.....	99
5) Carinski status robe.....	100
• Član 86a.....	100
• Član 86b.....	101
• Član 86c.....	102

ODJELJAK 2

Stavljanje robe u slobodan promet.....	102
• Član 87.....	102
• Član 88.....	103
• Član 89.....	103
• Član 90.....	103
• Član 91.....	104

ODJELJAK 3**Postupci sa odlaganjem i carinski postupci sa****ekonomskim dejstvom.....105****Opšte odredbe za više postupaka.....105**

- Član 92.....105
- Član 93.....106
- Član 94.....106
- Član 95.....106
- Član 96.....107
- Član 97.....107
- Član 98.....107

2. Spoljni i unutrašnji tranzitni postupak.....107

- Član 99.....107
- Član 99a.....108
- Član 99b.....109
- Član 100.....109
- Član 101.....109
- Član 102.....110
- Član 102a.....111
- Član 103.....112
- Član 104.....112

3. Postupak carinskog skladištenja.....113

- Član 105.....113
- Član 106.....113
- Član 107.....114
- Član 108.....115

• Član 109	115
• Član 110	115
• Član 111	115
• Član 112	116
• Član 113	116
• Član 114	117
• Član 115	117
• Član 116	118
• Član 117	118
• Član 118	118
4. Postupak aktivnog oplemenjivanja	119
1) Opšte odredbe	119
• Član 119	119
• Član 120	121
2) Davanje odobrenja	121
• Član 121	121
3) Sprovođenje postupka	122
• Član 122	122
• Član 123	123
• Član 124	123
• Član 125	124
• Član 126	124
4) Postupak pasivnog oplemenjivanja dobijenog proizvoda i robe u nepromijenjenom stanju	125
• Član 127	125
5) Posebne odredbe sistema povraćaja carine	126
• Član 128	126
• Član 129	127

• Član 130.....	127
• Član 131.....	127
• Član 132.....	127
5. Postupak prerade pod carinskim nadzorom.....	128
• Član 133.....	128
• Član 134.....	129
• Član 135.....	129
• Član 136.....	129
• Član 137.....	130
• Član 138.....	130
• Član 139.....	130
6. Postupak privremenog uvoza.....	131
• Član 140.....	131
• Član 141.....	131
• Član 142.....	131
• Član 143.....	132
• Član 144.....	132
• Član 145.....	132
• Član 146.....	133
• Član 147.....	133
7. Postupak pasivnog oplemenjivanja.....	134
1) Opšte odredbe.....	134
• Član 148.....	134
• Član 149.....	135
2) Davanje odobrenja.....	135
• Član 150.....	135

• Član 151.....	136
3) Sprovođenje postupka.....	136
• Član 152.....	136
• Član 153.....	137
• Član 154.....	137
• Član 155.....	139
• Član 156.....	140
4) Proces pasivnog oplemenjivanja uz upotrebu sistema standardne zamjene.....	140
• Član 157.....	140
• Član 158.....	141
• Član 159.....	141
• Član 160.....	141
• Član 161.....	142
5) Ostale odredbe.....	142
• Član 162.....	142
8. Postupak izvoza.....	142
• Član 163.....	142
• Član 164.....	143
• Član 165.....	143
• Član 166.....	144

GLAVA 3

DRUGI OBLICI CARINSKI DOZVOLJENOG POSTUPANJA ILI UPOTREBE

ODJELJAK 1

Slobodne zone i slobodna skladišta.....	144
---	-----

1. Opšte odredbe	144
• Član 167	144
• Član 168	144
• Član 169	145
 2. Smještaj robe u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu	 146
• Član 170	146
• Član 171	147
 3. Postupanje sa robom u slobodnoj zoni i slobodnom skladištu	 148
• Član 172	148
• Član 173	148
• Član 174	149
• Član 175	150
• Član 176	150
 4. Iznošenje robe iz slobodne zone ili slobodnog skladišta	 151
• Član 177	151
• Član 178	151
• Član 179	152
• Član 180	152
• Član 181	153
 5. Slobodne carinske prodavnice	 153
• Član 181a	153

ODJELJAK 2**Ponovni izvoz, uništenje i ustupanje robe u korist**

države	154
• Član 182	154

DIO V**ROBA KOJA NAPUŠTA CARINSKO
PODRUČJE**

• Član 182a	156
• Član 182b	157
• Član 182c	157
• Član 182d	158
• Član 183	159

DIO VI**POVLAŠĆENI POSTUPCI****GLAVA 1****OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE**

• Član 184	160
------------------	-----

GLAVA 2**POVRAĆAJ ROBE**

• Član 185	166
• Član 186	167
• Član 187	167

GLAVA 3
PROIZVODI MORSKOG RIBOLOVA I DRUGI
PROIZVODI IZVAĐENI IZ MORA

- Član 188.....168

DIO VII
CARINSKI DUG I OBRAČUN CARINE

GLAVA 1
OBEZBJEĐENJE ZA NAMIRENJE CARINSKOG
DUGA KOJI JE NASTAO ILI BI MOGAO
NASTATI

- Član 189.....169
- Član 189a.....170
- Član 190.....170
- Član 191.....170
- Član 192.....171
- Član 192a.....172
- Član 193.....172
- Član 194.....172
- Član 195.....173
- Član 196.....173
- Član 197.....174
- Član 198.....175
- Član 199.....175
- Član 200.....176

GLAVA 2

NASTANAK CARINSKOG DUGA

• Član 201	177
• Član 202	177
• Član 203	178
• Član 204	179
• Član 205	180
• Član 206	181
• Član 207	181
• Član 208	182
• Član 209	182
• Član 210	182
• Član 211	182
• Član 212	183
• Član 213	183
• Član 214	183
• Član 215	184
• Član 216	184
• Član 217	185

GLAVA 3

NAPLATA CARINSKOG DUGA

1. Knjiženje	186
• Član 218	186
• Član 219	187
• Član 220	187
• Član 221	187
• Član 222	188

2. Rokovi i postupci za plaćanje carinskog duga	189
• Član 223	189
• Član 223a	189
• Član 223b	190
• Član 223c	190
• Član 224	191
• Član 225	191
• Član 226	191

GLAVA 4

GAŠENJE CARINSKOG DUGA

• Član 227	192
• Član 227a	193

GLAVA 5

POVRAĆAJ I OTPIS CARINSKOG DUGA

• Član 228	194
• Član 229	194
• Član 230	195
• Član 231	196
• Član 232	196
• Član 233	196
• Član 234	197

DIO VIII

KAZNENE ODREDBE

• Član 235-237.....	198
• Član 238-239.....	198
• Član 240.....	198
• Član 241.....	199
• Član 242.....	202
• Član 243-272.....	203
• Član 273.....	203
• Član 273a.....	204
 3. Zaštitne mjere.....	 204
• Član 274.....	204
• Član 275.....	205
• Član 276.....	205
• Član 277.....	205
• Član 278.....	206
• Član 279.....	206
• Član 279a.....	206
• Član 280-290.....	206

DIO IX

NAKNADA ZA USLUGE CARINSKOG ORGANA

• Član 291.....	207
-----------------	-----

DIO X

PRODAJA ROBE I RASPORED PRIHODA

• Član 292.....	208
• Član 293.....	208
• Član 294.....	209

DIO XI

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

• Član 295.....	210
• Član 295a.....	210
• Član 296.....	210
• Član 297.....	211
• Član 298.....	211
• Član 299.....	211
• Član 300.....	212
• Član 301.....	212
• Član 302.....	213
• Član 302a.....	213
• Član 302b.....	213
• Član 303.....	213
• Član 304.....	214

Prečišćeni tekst Carinskog zakona obuhvata sljedeće propise:

1. Carinski zakon ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 007/02 od 12.02.2002),
2. Zakon o izmjenama Carinskog zakona ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 038/02 od 26.07.2002),
3. Zakon o izmjenama Carinskog zakona ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 072/02 od 31.12.2002),
4. Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 021/03 od 31.03.2003),
5. Odluka Ustavnog suda Republike Crne Gore U br. 105/02, od 22. aprila 2003. godine ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 031/03 od 21.05.2003),
6. Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/05 od 09.05.2005),
7. Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 066/06 od 03.11.2006),
8. Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona ("Službeni list Crne Gore", br. 021/08 od 27.03.2008),
9. Zakon o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 001/11 od 11.01.2011),

10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 039/11 od 04.08.2011),
11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list Crne Gore", br. 040/11 od 08.08.2011),
12. Zakon o carinskoj tarifi ("Službeni list Crne Gore", br. 028/12 od 05.06.2012),
13. Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona ("Službeni list Crne Gore", br. 062/13 od 31.12.2013),
14. Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona ("Službeni list Crne Gore", br. 071/17 od 31.10.2017), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

CARINSKI ZAKON

*(“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 007/02
od 12.02.2002, 038/02 od 26.07.2002, 072/02
od 31.12.2002, 021/03 od 31.03.2003, 031/03
od 21.05.2003, 029/05 od 09.05.2005, 066/06 od
03.11.2006, “Službeni list Crne Gore”, br. 021/08
od 27.03.2008, 001/11 od 11.01.2011, 039/11
od 04.08.2011, 040/11 od 08.08.2011, 028/12
od 05.06.2012, 062/13 od 31.12.2013, 071/17 od
31.10.2017)*

DIO I OPŠTE ODREDBE

GLAVA 1 PODRUČJE PRIMJENE I OSNOVNA POJMOVNA ODREĐENJA

Član 1

Ovim zakonom uređuju se carinski postupak, prava i obaveze lica koja učestvuju u carinskom postupku i prava, obaveze i ovlašćenja organa nadležnog za carinjenje robe (u daljem tekstu: carinski organ).

Prihodi od carina i drugi prihodi ostvareni u carinskom postupku su prihodi budžeta Crne Gore.

Član 2

Carinsko područje Crne Gore (u daljem tekstu: carinsko područje) obuhvata teritoriju Crne Gore (u daljem tekstu: Crna Gora), uključujući teritorijalne vode, zalive i vazdušni prostor.

Carinsko područje je ograničeno carinskom linijom koja je istovjetna sa državnom granicom Crne Gore.

1. Carinski prijelaz

Član 3

Roba se unosi ili iznosi sa carinskog područja preko graničnih prijelaza.

Granične prijelaze i njihovu klasifikaciju, kategorizaciju i radno vrijeme utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Promet robe koja podliježe fitopatološkoj, veterinarskoj i drugoj propisanoj kontroli je dozvoljen samo preko onih graničnih prijelaza koji su, saglasno posebnim propisima, određeni za promet takve robe.

Projektovanje, izgradnja, odnosno rekonstrukcija graničnog prijelaza za međunarodni saobraćaj, za dio koji je određen za sprovođenje carinskog nadzora i carinskog postupka, vrši se na osnovu odobrenja direktora Uprave carina (u daljem tekstu: direktor).

Član 4

Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, "Sl. list CG", br. 21/08)

3. Osnovna pojmovna određenja

Član 5

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

- 1) lice je:
 - fizičko lice,
 - pravno lice,
 - udruženje lica koje nema status pravnog lica koje može da preduzima pravne radnje u skladu sa propisima;
- 2) lice koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori je:
 - fizičko lice koje ima prebivalište u Crnoj Gori,
 - pravno lice ili udruženje lica koje ima sjedište, ogranak (registrovan dio stranog društva), ili stalno poslovno prisustvo u Crnoj Gori;
- 3) strano lice je:
 - fizičko lice koje ima prebivalište van Crne Gore,
 - pravno lice ili udruženje lica koje ima sjedište van Crne Gore, a u Crnoj Gori nema registrovan dio stranog društva, niti je stalno poslovno prisutno u Crnoj Gori;
- 4) carinski organ je organ uprave koji obavlja poslove utvrđene carinskim i drugim propisima;
- 5) carinarnica je organizaciona jedinica carinskog organa koja obavlja sve ili pojedine poslove utvrđene carinskim i drugim propisima;

- 5a) carinska ispostava je organizaciona jedinica carinarnice koja obavlja sve ili pojedine poslove iz djelokruga carinarnice;
- 5b) ulazna carinska ispostava je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, kojoj se bez odlaganja podnosi roba koja se unosi na carinsko područje Crne Gore i u kojoj se obavljaju odgovarajuće ulazne provjere koje se zasnivaju na analizi rizika;
- 5c) uvozna carinska ispostava je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, u kojoj se obavljaju formalnosti, uključujući odgovarajuće provjere koje se zasnivaju na analizi rizika, radi odobravanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe koja je unesena na carinsko područje Crne Gore;
- 5d) izvozna carinska ispostava je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, u kojoj se obavljaju formalnosti, uključujući odgovarajuće provjere koje se zasnivaju na analizi rizika, radi odobravanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe koja napušta carinsko područje Crne Gore;
- 5e) izlazna carinska ispostava je carinska ispostava koju određuje carinski organ u skladu sa carinskim propisima, kojoj se roba podnosi prije

- nego napusti carinsko područje Crne Gore i u kojoj se obavljaju carinske provjere u pogledu ispunjavanja izvoznih formalnosti i odgovarajuće provjere koje se zasnivaju na analizi rizika;
- 6) odluka je akt, odnosno službena radnja carinskog organa koji se odnosi na carinske propise kojim se odlučuje o pojedinačnom slučaju i koji ima pravno dejstvo na jedno ili više određenih lica ili odredivih lica;
 - 7) carinski status je status koji roba ima u carinskom postupku, kao domaća ili strana;
 - 8) domaća roba je:
 - a) roba u potpunosti dobijena ili proizvedena u carinskom području pod uslovima navedenim u članu 24 ovog zakona, ali ne sadrži robu uvezenu iz drugih država;
 - b) roba uvezena iz drugih zemalja, a koja je stavljena u slobodan promet;
 - c) roba dobijena ili proizvedena u carinskom području, ukoliko je dobijena ili proizvedena u potpunosti od robe iz tačke b) ili ukoliko je dobijena ili proizvedena u potpunosti od robe iz tač. a) i b);
 - 9) strana roba je roba koja nije obuhvaćena tačkom 8 ovog člana ili roba koja je izgubila status domaće robe;
 - 10) carinski dug je obaveza lica da plati utvrđeni iznos dažbina i drugih naknada za određenu robu u skladu sa propisima;

- 11) uvozna carina je carina i druge dažbine koje se plaćaju pri uvozu robe, a imaju isti efekat kao i sama carina;
- 12) dužnik je svako lice koje je u obavezi da plati carinski dug;
- 13) carinski posrednik je lice koje u ime stranog lica učestvuje u carinskom postupku;
- 14) carinski nadzor su mjere koje preduzima carinski organ radi obezbjeđenja sprovođenja carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju na robu koja je pod carinskim nadzorom;
- 15) carinske kontrole su posebne radnje koje preduzima carinski organ radi osiguranja pravilne primjene carinskih propisa, a po potrebi i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, tranzit, prenos i posebnu upotrebu robe koja se nalazi na carinskom području Crne Gore, kao i robe koja se kreće između carinskog područja Crne Gore i drugih država i na prisutnost robe koja nema status domaće robe. Takve radnje uključuju pregled robe, provjere podataka u deklaraciji, provjere postojanja i vjerodostojnosti isprava podnesenih u elektronskom ili pisanom obliku, pregled poslovnih knjiga i drugih isprava o poslovanju, pregled prevoznih sredstava, pregled prtljaga i ostalih stvari koje putnici nose sa sobom ili na sebi i obavljanje pretraga i drugih potrebnih radnji;

- 16) carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba robe je stavljanje robe u carinski postupak, unošenje robe u slobodnu zonu ili slobodno skladište, ponovni izvoz iz carinskog područja, uništenje robe, ustupanje robe u korist države;
- 17) carinski postupak je: stavljanje robe u slobodni promet, postupak tranzita robe, postupak carinskog skladištenja, postupak oplemenjivanja u Crnoj Gori (u daljem tekstu: aktivno oplemenjivanje), postupak obrade pod carinskim nadzorom, postupak privremenog uvoza, postupak oplemenjivanja van Crne Gore (u daljem tekstu: pasivno oplemenjivanje) i izvozni postupak;
- 17a) sigurnosna sažeta deklaracija (uvozna sigurnosna sažeta deklaracija i izvozna sigurnosna sažeta deklaracija) je radnja kojom lice, prije ili u vrijeme unošenja robe ili iznošenja robe iz carinskog područja Crne Gore, u propisanoj formi i na propisan način, obavještava carinski organ da će roba biti unijeta ili iznijeta iz carinskog područja Crne Gore;
- 18) carinska deklaracija je radnja kojom lice u propisanom obliku i na propisan način zahtijeva da se roba stavi u neki od carinskih postupaka;
- 19) podnosilac deklaracije je lice koje podnosi carinsku deklaraciju u svoje ime ili lice u čije je ime carinska deklaracija podnijeta;

- 20) podnošenje robe je obavješćavanje carinskog organa na propisan način o prispijeću robe u carinsku ispostavu ili drugo mjesto koje je naznačeno ili odobreno od strane carinskog organa;
- 21) puštanje robe je radnja carinskog organa kojom se roba stavlja na raspolaganje u svrhe određene carinskim postupkom u koji se stavlja;
- 22) korisnik odobrenja je lice kojem je u skladu sa carinskim propisima izdato određeno odobrenje;
- 23) nosilac postupka je lice za čiji je račun podnijeta carinska deklaracija ili lice na koje je to lice prenijelo prava i obaveze, u vezi s carinskim postupkom;
- 23a) ovlašćeni pošiljalac je lice koje ima odobrenje Uprave carina za prevoz robe u tranzitnom postupku bez podnošenja robe i tranzitne deklaracije kod polazne carinarnice;
- 23b) ovlašćeni primalac je lice koje ima odobrenje Uprave carina da robu, koja se prevozi u tranzitnom postupku, ne podnosi odredišnoj carinarnici;
- 24) *Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, "Sl. list CG", br. 62/13)*
- 25) *Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, "Sl. list CG", br. 62/13)*
- 26) *Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, "Sl. list CG", br. 62/13)*

- 27) *Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, "Sl. list CG", br. 62/13)*
- 28) *Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, "Sl. list CG", br. 62/13)*
- 29) *Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, "Sl. list CG", br. 62/13)*
- 30) otpis carinskog duga je odustajanje od naplate cijelog uvoznog duga koji nije plaćen ili njegovog dijela.
- 31) rizik je vjerovatnoća nastupanja događaja koji bi mogao nastati u vezi sa uvozom, izvozom, tranzitom i posebnom upotrebom robe koja se nalazi na carinskom području Crne Gore, koja se kreće između carinskog područja Crne Gore i drugih država, kao i u vezi prisutnosti robe koja nema status domaće robe, koji:
- sprječava pravilnu primjenu mjera u Crnoj Gori;
 - ugrožava finansijske interese Crne Gore ili;
 - predstavlja prijetnju bezbjednosti Crne Gore, zaštiti zdravlja i života ljudi, životinja ili bilja, javnom moralu, zaštiti nacionalnog blaga historijske, umjetničke ili arheološke vrijednosti ili zaštiti intelektualne svojine, životne sredine, potrošača i dr.;
- 32) upravljanje rizikom je sistematsko utvrđivanje rizika i primjena svih mjera neophodnih za umanjenje izloženosti riziku, koje se odnose na prikupljanje podataka i informacija, ana-

KATALOG PROPISA

Elektronska
enciklopedija
crnogorskih
propisa



KATALOG PROPISA 2020 LEGAL EXPERT VERZIJA SADRŽI:

- **Registar i tekstove svih:**
 - državnih propisa Crne Gore;
 - opštinskih propisa Crne Gore;
 - međunarodnih ugovora Crne Gore od 2006. godine do danas;
 - državnih propisa ex-Jugoslavije;
 - međunarodnih ugovora ex-Jugoslavije;
- **Elektronsku arhivu svih skeniranih brojeva službenih glasila Crne Gore:**
 - državni propisi od 1945 godine do danas;
 - opštinski propisi od 1958. godine do danas;
 - međunarodni ugovori od 2006. godine do danas;
- **Elektronsku arhivu svih skeniranih brojeva službenih glasila Jugoslavije:**
 - državni propisi od 1945 godine do 2006. godine;
 - međunarodni ugovori od 1945. godine do 2006. godine;
- **Sudsku praksu Crne Gore, ex-Jugoslavije, Srbije;**
- **Pravne stavove Crne Gore, ex-Jugoslavije, Srbije;**
- **Stručna mišljenja Crne Gore;**
- **Poresku praksu Crne Gore;**
- **Sudske odluke Crne Gore;**
- **Modele ugovora i akata.**

181.609 propisa
odnosno svi
objavljeni propisi*

57.461 izvod
iz sudske prakse,
poreske prakse,
pravnih stavova,
stručnih mišljenja*

359.526
sudskih odluka*

350 godina
elektronskih arhiva
službenih glasila*

1563 modela
ugovora i akata*

*stanje na dan
29.07.2020. godine

KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE

SA ODABRANOM SUDSKOM PRAKSOM



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 700 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: decembar 2019.

- Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Sl. list CG", br. 40/08, 25/10, 73/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18) i odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.
- Odabrana sudska praksa povezana je s odgovarajućim članovima zakona.
- U njoj se nalazi detaljan sadržaj naslova sudske prakse, kao i indeks članova drugih zakona koji se spominju u objavljenoj sudskoj praksi, po stranama.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

SA ODABRANOM SUDSKOM PRAKSOM



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 898 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: decembar 2019.

- Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Zakona o parničnom postupku ("Sl. list RCG", br. 22/04, 28/05, 76/06 i "Sl. list CG", br. 73/10, 47/15, 48/15, 51/17, 75/17, 62/18) i odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.
- Odabrana sudska praksa povezana je s odgovarajućim članovima zakona.
- Knjiga obuhvata i detaljan sadržaj naslova sudske prakse, kao i indeks članova drugih zakona koji se spominju u objavljenoj sudskoj praksi, po stranama.

**ZAKON O POREZU NA
DODATU VRIJEDNOST**
SA PODZAKONSKIM AKTIMA I ODABRANOM
PORESKOM PRAKSOM



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 711 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: decembar 2019.

- Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05, 04/06 i "Sl. list CG", br. 16/07, 73/10, 40/11, 29/13, 09/15, 53/16, 01/17, 50/17) sa prečišćenim tekstovima podzakonskih akata donesenih za izvršenje zakona.
- U knjizi se nalazi i odabrana poreska praksa Poreske uprave Crne Gore, objavljena u posljednjih nekoliko godina, povezana sa odgovarajućim članovima zakona.

**ZAKON O OBLIGACIONIM
ODNOSIMA**
SA AKTUELNOM SUDSKOM PRAKSOM
(KOMPLET OD TRI TOMA)



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: Tri toma na 1,838 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.

- Knjiga „Zakon o obligacionim odnosima s registrom pojmova” obuhvata prečišćeni tekst Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 047/08, 004/11, 022/17), sa sadržajem zakona i detaljnim registrom pojmova koji je povezan s odgovarajućim članovima zakona.
- Knjige „Zakon o obligacionim odnosima s aktuelnom sudskom praksom I i II” sadrže odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.

ZAKON O SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA SA AKTUELNOM SUDSKOM PRAKSOM



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica

Format: 17×24 cm

Broj strana: 672 strane

Pismo: Latinica

Povez: Tvrdi, šiven

Godina izdanja: januar 2019.

- Knjiga obuhvata tekst Zakona o svojinsko-pravnim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 019/19 od 13. 3. 2009) i odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.
- Aktuelna sudska praksa povezana je s odgovarajućim članovima zakona.
- U njoj se nalazi detaljan sadržaj naslova sudske prakse, kao i indeks članova drugih zakona koji se spominju u objavljenoj sudskoj praksi, po stranama.

SUDSKA PRAKSA IZ UPRAVNOG PRAVA CRNE GORE SA ZAKONOM O UPRAVNOM POSTUPKU I ZAKONOM O UPRAVNOM SPORU



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica

Format: 17×24 cm

Broj strana: 406 strana

Pismo: Latinica

Povez: Tvrdi, šiven

Godina izdanja: januar 2019.

- Knjiga sadrži odabrane izvode iz sudske prakse Upravnog suda Crne Gore koji su izlučeni iz presuda i rješenja donesenih u 2018. godini.
- Pored sudske prakse, u knjizi se nalazi i prečišćeni tekst Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore”, br. 056/14, 020/15, 040/16, 037/17) i tekst Zakona o upravnom sporu („Službeni list Crne Gore”, br. 054/16), kao i detaljan sadržaj naslova sudske prakse i indeks članova drugih zakona koji se spominju u sudskoj praksi, po stranama.

ZAKON O RADU

SA AKTUELNOM SUDSKOM I PORESKOM PRAKSOМ



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 728 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.

- Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Zakona o radu („Službeni list CG”, br. 049/08, 026/09, 088/09, 026/10, 059/11, 066/12, 031/14, 053/14, 004/18), odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, kao i odabranu poresku praksu Poreske uprave Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.
- Sudska praksa je organizovana u cjeline, tako da se ispod svakog člana zakona nalazi odgovarajuća praksa. Detaljan sadržaj naslova sudske i poreske prakse, kao i indeks članova drugih zakona koji se spominju u sudskoj i poreskoj praksi, po stranama, sastavni su dio ove knjige.

PORODIČNI ZAKON

SA ODABRANOM SUDSKOM PRAKSOМ



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 560 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: decembar 2019.

- Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Porodičnog zakona (“Sl. list RCG”, br. 01/07 i “Sl. list CG”, br. 53/16) i odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.
- Odabrana sudska praksa povezana je s odgovarajućim članovima zakona.
- U njoj se nalazi detaljan sadržaj naslova sudske prakse, kao i indeks članova drugih zakona koji se spominju u objavljenoj sudskoj praksi, po stranama.

PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EVROPSKE UNIJE – PRIVATNOPRAVNI ASPEKTI

Prof. dr Vladimir Savković



Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta
Crne Gore
Format: B5 17,6×25 cm
Broj strana: 239
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: 2019.

- IZ PREDGOVORA (autor, prof. dr Vladimir Savković)

...Dakle, imajući iznijeto u vidu, potrebno je ozbiljno i detaljno pripremiti profesionalnu, prije svih, pravničku, ali i ukupnu crnogorsku javnost za opisane i brojne druge izazove koje će crnogorskom pravnom poretku donijeti članstvo u Evropskoj uniji. Izvjesno najkrupniju od očekivanih promjena predstavljaće puna integracija Crne Gore u unutrašnje tržište Evropske unije, čije je postojanje i razvoj spiritus movens evropskih integracija od Evropske zajednice za ugali i čelik, pa sve do danas...

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU

Mišela Manojlović
Ljubinka Radulović



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 304 strane
Pismo: Latinica
Povez: Broširani
Godina izdanja: oktobar 2019.

- Izdanje sadrži i objašnjenja za upotrebu obrazaca koji se nalaze u njemu.
- Svi obrasci koji se nalaze u izdanju biće dostupni korisnicima i u elektronskoj formi u "Word" formatu na dan isporuke.

KOMENTAR ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU CRNE GORE

Prof. dr Zoran R. Tomić

Prof. dr Đorđije Blažić



Izdavač: Fakultet za državne i evropske studije – Podgorica

Format: 17×24 cm

Broj strana: 934

Pismo: Latinica

Povez: Tvrdi, šiven

Godina izdanja: septembar 2017.


AUTORSKE NAPOMENE

Komentar Zakona o upravnom postupku je izraz potreba crnogorskog upravnog kadra kojim Fakultet za državne i evropske studije daje svoj doprinos u primjeni novog ZUP-a i kvalitetnijem odlučivanju o pravima i obavezama građana.

Uz već objavljeni Komentar uvaženog kolege i sudije Vrhovnog suda Crne Gore R. Ivanovića koji je duboko pragmatičan i veoma detaljan u tumačenju procesnih radnji i instituta, vjerujemo da će i ovaj Komentar doprinijeti boljem razumijevanju instituta novog ZUP-a.

eposta^{me}

Poslovna
elektronska pošta



Isprobajte besplatno
6 mjeseci

Besplatni probni period od 6 mjeseci, uključuje mailbox sa 2GB prostora, za koji možete vezati do 3 alijasa.



Garancija sigurnosti

Kompletan kanal primanja i slanja elektronske pošte je uvijek enkriptovan, tako da **možete sigurno koristiti elektronsku poštu sa bilo kog mjesta na svijetu.**



Obavještenje o
dostavljanju i otvaranju
poslate poruke

Možete dobiti dokaz o tome kada je poruka dostavljena **bez znanja primaoca**, kao i potvrdu da li je i kada korisnik otvorio poruku koju ste poslali.



Korisnička podrška na
našem jeziku

Kolege iz korisničke podrške će **odmah** odgovoriti na sve Vaše upite.

Service Print® usluga

Najpovoljnije cijene štampe za korisnike
Kataloga propisa



Korisnici Kataloga propisa dobijaju besplatnu
instalaciju Service Print® usluge.

Za sve korisnike Kataloga propisa u saradnji sa našim partnerom Nepo System d.o.o. spremili smo posebnu Service Print® ponudu uz koju ćete ostvariti velike uštede po pitanju štampe u Vašoj kompaniji.

Šta Vi dobijate:

- Štampač **besplatno** na korišćenje;
- Minimalnu mjesečnu pretplatu od 6,00€ u koju je uključeno **500 strana štampe**;
- “**Prenesi opciju**” što znači da ako nijeste iskoristili **minimalni mjesečni paušal od 6,00€**, neodštampane strane prenosite u sljedeći mjesec;
- **Garanciju** za cjelokupno vrijeme trajanja ugovora koja pokriva redovni servis, zamjenski uređaj u slučaju kvara i sav potrošni materijal, osim papira.

DŽEPNA IZDANJA



DŽEPNA IZDANJA PRAVNO-ZAKONODAVNE LITERATURE:

1. Zakon o radu;
2. Zakon o javnim nabavkama;
3. Krivični zakonik Crne Gore;
4. Zakonik o krivičnom postupku;
5. Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima;
6. Zakon o prekršajima;
7. Zakon o privrednim društvima;
8. Zakon o parničnom postupku;
9. Porodični zakon;
10. Zakon o porezu na dodatu vrijednost;
11. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica

Format: 12×16 cm

Pismo: Latinica

Povez: Broširani

Godina izdanja: avgust 2020.